

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2013. godine, donijela je

**ODLUKU O OBJAVLJIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU
VLADE CRNE GORE I VLADE NJEGOVOG PRESVIJETLOG VISOČANSTVA PRINCA
OD MONAKA**

Član 1

Objavljuje se Okvirni sporazum o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Njegovog Presvijetlog Visočanstva Princa od Monaka, koji je potpisan u Podgorici 20. juna 2013. godine.

Član 2

Tekst Sporazuma iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

OKVIRNI SPORAZUM O SARADNJI

IZMEĐU

VLADE CRNE GORE

I

**VLADE NJEGOVOG
PRESVIJETLOG VISOČANSTVA
PRINCA OD MONAKA**

Vlada Crne Gore,

i

Vlada Njegovog Presvijetlog Visočanstva Princa od Monaka,

U daljem tekstu „**Strane**”,

U želji da prodube i ojačaju bilateralne i sveukupne odnose, prijateljstvo i obostrano korisnu saradnju,

Veoma cijeneći ulogu političkog dijaloga i konsultacija između Strana, na različitim nivoima, o pitanjima od zajedničkog interesa,

Saglasili su se o sljedećem,

Član 1

PREDMET

Ovaj Sporazum ima za cilj da definiše i organizuje saradnju koja povezuje Crnu Goru i Kneževinu Monako.

Član 2

CILJ

Sporazum prevashodno ima za cilj da identifikuje povlašćene oblasti saradnje, a naročito one koje obuhvataju:

- Jačanje ekonomskog, naučnog, obrazovnog, kulturnog, humanitarnog partnerstva, kao i partnerstva u oblasti turizma i životne sredine;
- Izradu, predstavljanje i primjenu projekata od zajedničkog interesa u okviru postojećih regionalnih organizacija i inicijativa.

Strane će zaključiti sektorski okvirni sporazum svaki put kada procijene da je korisno uspostavljanje saradnje u pojedinačnoj oblasti.

Član 3

PRAĆENJE AKTIVNOSTI SARADNJE I RAZMJENE INFORMACIJA

Strane će postići dogovor o organizovanju periodičnih konsultacija u cilju identifikovanja projekata saradnje, obezbjeđenju praćenja preduzetih aktivnosti i predlaganja daljih aktivnosti koje bi poboljšale kvalitet i proširile saradnju između Strana.

Nivo predstavljanja, datumi, dnevni red i mjesto ovih konsultacija biće utvrđeni diplomatskim putem.

Ako Strane procijene da je to neophodno, mogu biti organizovane ekspertske konsultacije.

Strane će promovisati zajedničke aktivnosti koje se sprovode na osnovu ovog Sporazuma.

Član 4

MEĐUNARODNA SARADNJA

Ukoliko se predstavnici Strana sretnu u nekoj trećoj zemlji, kao članovi međunarodnih organizacija i tokom međunarodnih konferencija i sastanaka, konsultovaće se o temama od zajedničkog interesa svaki put kada je to potrebno.

Član 5

TRAJANJE-STUPANJE NA SNAGU

Sporazum je potpisan na period od tri (3) godine i stupa na snagu danom prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojim jedna Strana obavještava drugu o ispunjenju unutrašnjih procedura.

Član 6

IZMJENE-OTKAZIVANJE

Sporazum može biti izmijenjen uzajamnim pisanim dogovorom između Strana.

Bilo koja Strana može otkazati dalju primjenu sporazuma. U tom slučaju, obavještenje o otkazivanju se upućuje diplomatskim putem i proizvodi dejstvo tri (3) mjeseca nakon prijema pisanog obavještenja.

Sačinjeno u Podgorici, dana 20. juna 2013. godine, u dva originalna primjerka, na crnogorskom, francuskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu
Crne Gore,

Za Vladu
Njegovog Presvjetlog
Visočanstva Princa od Monaka,

Potpredsjednik Vlade,
Ministar vanjskih poslova
i evropskih integracija

Ministar
vanjskih poslova

Dr Igor Lukšić

José Badia

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____ godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović